

**Уруок былаана.**  
**Саха тыла. 1 кылаас.**

**Учуутал: Макитова Надежда Владимировна.**

**Темата:** «Сүһүөх».

**Сүрүн сыала:** Сүһүөх өйдөбүлүн кытта билсиһии, тыл икки, эбэтэр хас да сүһүөхтээх буоларын билии, тылы сүһүөххэ араара үөрэнии.

**Ытык өйдөбүллэри иңэрии түмүгэ (личностные результаты):** төрөөбүт тыл төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус – уран айымньытыгар уонна тылыгар инмитин – сөңмүтүн билэр.

**Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ (метапредметные результаты):** тылын сайыннарар сыалы – соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык түмүккэ кэлиэхтээбин быһа холоон билэр. Тугу билэрин – билбэтин өйдүүр. Бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр (пааранан үлэ). Кэпсэтэр үөрүйэбин, кэпсэтии сиэрин тугуһар.

**Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ (предметные результаты):** фишкананан сатаан үлэлиир: кылгас, уһун аһаҕас дорҕооннор, бүтэй дорҕооннору билэр. Дорҕооннору сатаан истэр, сөпкө этэр, булар, араарар. Саныыр санаатын сааһылаан, өйдөнүмтүөтүк, тийимтиэтик этэр.

**Уруок хаамыыта:**

**1. Кирири чааһа.**

- Дорооболорун, оҕолоор! Настарайыанһабыт хайдаҕый? Уруокка улэлиир турукка, бэлэмнэ киирдибит дуо? Таһаспытын көннөрүннүбүт. Бэйэ бэйэбитигэр истиң мичээрбитин бэлэхтиэҕиң уонна уруокка көхтөөхтүк кыттыыны ылыаххайың. Сөбүлэһэҕит?

**2. Барбыты хатылааһын.**

Мадьыалынан этиитэ толкуйдаан. (дуоскаҕа мадьыаллар)

- Саха тылыгар ханнык дорҕооннор баалларый? Ааттаталаан.
- Аһаҕас дорҕоон диэн тугуй?
- Бүтэй дорҕоон?
- Дьуптуон?

**3. Теманы, уруок сыалын таһаарыы.**

Слайдаҕа ойуулары көрөн, тыллары фишканан онороллор. (оҕо, таба

- бу тылы биһиги хайыахпытын сөбүй? (санарабыт, истэбит,
  - өссө тугу гынаахпытын сөбүй? (араарыахпытын)
  - ону хайдах араарабыт? (дуоскаҕа биир оҕо таһсан көрдөрөр)
  - Ол аата, оҕолоор, тылы биһиги араарыахпытын сөп эбит. Холобур, килиэби биһиги быһан анаардыбыт. Ол курдук тылы эмиэ хас да чаастарга анаардыахха син. Бу араарыыны ааттыыллар эбит – СҮҢҮӨХ диэн.
  - Эһиги санаабытыгар, бүгүңнү уруокка туох туһунан кэпсэтиэхпитий? Тугу гынаахпытый?
  - Тугу билэн барыахтаахпытый дии саныыгыт? (Оҕолор бэйэлэрин санааларын этэллэр.) - -
- Туох сыалын бүгүңнү уруокка туруорабыт? (Бэйэлэрэ сыал туруораллар, сабаҕалааһыннарын этэллэр.)

**4. Физ. тохтобул**

### **Сөпкө тыына үөрэн.**

Муннугунан дириңник күүскэ эбирийэн, искэр тыын ыла – ыла, хаста да «һуу-у, һуу-у» диэн үргүлдүү үрэр курдук таһаар. 3-4 хатылаа.

Айаххын киэңник ат, күөмэйиң ис өттүттэн, түөһүң иһигэр баар салгыны «а-а-а-а» дорбоонунан тыының бүтүөр диэри таһаар.

### **Тылгын имит.**

Тылгынан тийиң ис өттүн ыраастыыр курдук хамсат.

### **Чуолкайдык саңар.**

Ноннох – ныннах

Ноннох – нуннух

Нэннэх – нинник

Ноннох – нүңнүк.

Топпороңноон, толлороңноон,

Хааман – сиимэн туллараңнаан,

Тугу барытын токкоолоон,

Туһа киһи, кыра киһи

### **5. Фишканан үлэ.**

Дьэдьэн, сугун, отон.

### **6. Бэйэни сыаналаныы. Рефлексия. Түмүк.**

Бүгүңнү уруокка мин биллим...

Тугу интириэһиргээтим...

Туохха ыарыҕаттым...

Бэйэбин хайдах сыаналыбын...

- Сөп, маладьыастар, туруоруммут сыалбытын ситтибит. Барҕа махтал актыыбынай кыттыгыт иһин!

---